

**Polazeći** od činjenice da je Aneksom IV Općeg okvirnog sporazuma (Daytonski mirovni sporazum) Bosna i Hercegovina nastavila svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao demokratska država sa dva entiteta i Brčko Distrikom Bosne i Hercegovine, a što je potvrđeno tekstem člana I.(1.) Ustava Bosne i Hercegovine:“Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada „Bosna i Hercegovina“, nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modificiranom ovim Ustavom, i sa postojećim međunarodno priznatim granicama. Ona ostaje država članica Ujedinjenih naroda i može kao Bosna i Hercegovina zadržati članstvo ili zatražiti prijem u organizacijama unutar sistema Ujedinjenih naroda, kao i drugim međunarodnim organizacijama.“

**Poštujući** Ustav Bosne i Hercegovine i zakone donesene na državnom nivou,

**Usmjereni** ka integriranju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO i ka izgradnji funkcionalnih i efikasnih državnih struktura,

**Odlučno odbacujući** prijetnje teritorijalnom integritetu, suverenitetu, političkoj nezavisnosti i međunarodnom subjektivitetu Bosne i Hercegovine,

**Ubijedeni** da jedino demokratski organi vlasti države Bosne i Hercegovine osiguravaju pravično ostvarivanje prava i interesa svih njenih građana i naroda,

**Uvjereni** da je primarni interes svih građana insistiranje na pravu zasnovanom na međunarodnim principima koji ukidaju diskriminacije i odgovaraju potrebama euro-atlantskih integracija,

**Imajući** u vidu ustavnu poziciju Federacije Bosne i Hercegovine kao jednog od dva ravnopravna entiteta suverene države Bosne i Hercegovine,

**Opredijeljeni** da preduzmemo sve što je u nadležnosti Federacije BiH u cilju primjene principa ustavnosti i zakonitosti,

**Osuđujući** govor mržnje i zloupotrebu etničkih i vjerskih osjećanja građana Federacije BiH i Bosne i Hercegovine,

**Suočeni** sa dugogodišnjim podrivanjem državnih institucija i Daytonskog mirovnog sporazuma,

**Svjesni** svih socijalnih i ekonomskih izazova sa kojima su suočeni svi građani BiH,

**Odlučni** u namjeri da osiguramo punu nacionalnu ravnopravnost, demokratske odnose i najviše standarde ljudskih prava i temeljnih sloboda na cijeloj teritoriji BiH,

**Posvećeni** miru, pravdi, povećanju privrednog razvoja i općeg prosperiteta za sve narode i građane Bosne i Hercegovine,

**Pozivajući** sve političke snage u BiH da pristupe konstruktivnom i brzom formiranju parlamentarne većine na nivou Bosne i Hercegovine,

Na osnovu člana 149. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i člana 203. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici Predstavničkog doma, održanoj dana 27.04.2011. godine i na sjednici Doma naroda, održanoj 27.04.2011. godine donio

## **D E K L A R A C I J U**

### **O OPREDIJELJENOSTI ZA EURO-ATLANTSKE INTEGRACIJE, VLADAVINU PRAVA, RAVNOPRAVNOST KONSTITUTIVNIH NARODA I OSTALIH I DOSLJEDNO PROVOĐENJE DAYTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA**

#### **I. Euro-atlantske integracije**

Odlučno podržavamo reforme koje će osigurati da BiH ispuni svoje obaveze u vezi sa nepovratnim kretanjem Bosne i Hercegovine prema euro-atlantskim integracijama.

Pozivamo na prioritarno uspostavljanje efikasnog mehanizma za utvrđivanje konkretnih prijedloga za provođenje ustavne reforme, koja bi za cilj, osim rješavanja pitanja diskriminatorskih odredbi u čitavom ustavnopravnom sistemu Bosne i Hercegovine, trebala imati poboljšanje procesa odlučivanja kako bi Bosna i Hercegovina bila u poziciji da usvoji, provodi i primjenjuje korake koji su potrebni za unutrašnju integraciju Bosne i Hercegovine kao i za unapređenje integracije naše zemlje u EU.

Tražimo od svih institucija u BiH da daju puni doprinos ubrzanom izradi cjelovitog nacionalnog / državnog programa integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kako bi do kraja ove godine Bosna i Hercegovina ispunila uvjete za podnošenje zahtjeva i stjecanje statusa kandidata za članstvo u EU.

Obavezujemo se na jačanje administrativnih i drugih kapaciteta u BiH potrebnih za efikasnu provedbu njenih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, doprinoseći da BiH dobije kandidatski status u naredne dvije godine kako bi 2014. godine otpočeo proces pregovaranja sa EU o punopravnom članstvu.

Pozivamo sve relevantne institucije da osiguraju nužne pretpostavke za početak praktične primjene Akcionog plana za članstvo (MAP), posebno za rješavanje pitanja vojne imovine i ispunjavanje uvjeta za punopravno članstvo BiH u NATO tokom ovoga mandatnog perioda.

Podržavamo odluku da se razdvoje funkcije OHR-a i EUSR-a i pozivamo da se što prije imenuje specijalni predstavnik EU i osnaži njegova funkcija kako bi se u saradnji sa domaćim institucijama ubrzao evropski put Bosne i Hercegovine.

Podržavamo odluku EU da sankcionira sve koji opstrukcijama i blokadama provođenja Daytonskog mirovnog sporazuma usporavaju put ka članstvu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i NATO.

## **II. Vladavina prava**

Podržavamo neometano funkcioniranje nezavisnog i nepristrasnog pravosudnog sistema koji svim građanima treba osigurati jednak tretman i pravo na pristup bez diskriminacije po bilo kojem osnovu.

Odlučno odbacujemo entitetsko osporavanje državnog suda i tužilaštva, jer državne institucije koje su uspostavljene na osnovu Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, kao neizostavni dio nezavisnog i nepristrasnog pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine, ne može osporavati nijedan entitet.

Osudujemo napade i na sve druge institucije Bosne i Hercegovine koje provode vladavinu prava, posebno na OSA-u i SIPA-u, i podržavamo njihov rad na zaštiti ustavnopravnog poretka i u borbi protiv organiziranog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina.

Iskazujemo stav o potvrđivanju kontinuiteta Bosne i Hercegovine koja je titular prava i na državnoj imovini.

Smatramo, radi izjednačavanja sudske prakse i osiguranja jedinstvene primjene zaštite ljudskih prava i sloboda na prostoru cijele države, neophodnom uspostavu Vrhovnog suda Bosne i Hercegovine.

## **III. Ravnopravnost konstitutivnih naroda, ostalih i građana**

Podržavamo reforme Ustava i pratećeg zakonodavstva koje će osigurati pravnu, demokratsku, socijalnu, sekularnu i ekonomski prosperitetnu državu te mehanizme institucionalne ravnopravnosti konstitutivnih naroda i ostalih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, na svim nivoima (općine, kantoni, entiteti, država) u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti.

Insistiramo na osiguranju pune ravnopravnosti konstitutivnih naroda, ostalih i građana kao i na efikasnom ostvarivanju i zaštiti najviših međunarodnih standarda individualnih prava i sloboda na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.

Zalagat ćemo se za izmjenu Ustava Bosne i Hercegovine, koja će osigurati funkcionalniju i efikasniju organizaciju države i teritorijalnu organizaciju shodno evropskim standardima na temelju geografskih, historijskih, privrednih, etničkih, prometnih i drugih kriterija.

Pozivamo na otklanjanje diskriminacije u ustavnopravnom sistemu BiH provodeći Odluku u slučaju Sejdić-Finci kao i na usklađivanje cjelokupnog pravnog sistema BiH sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i sa svim dodatnim sporazumima o ljudskim pravima koji su navedeni u Ustavu BiH.

## **IV. Provođenje Općeg okvirnog sporazuma za Bosnu i Hercegovinu (Daytonski mirovni sporazum)**

Protivimo se selektivnom provođenju Daytonskog mirovnog sporazuma koje je usmjereno na pravnu destrukciju i neprimjenjivanje obavezujućih pravnih normi Sporazuma, posebno Aneksa IV (Ustav BiH), Aneksa VI (Ljudska prava), Aneksa VII (Povratak izbjeglica i raseljenih osoba) i Aneksa IX (Državne korporacije).

Odbacujemo osporavanje državnih zakona i institucija od strane entiteta, jer je to uzurpiranje nepripadajućih nadležnosti.

Odbacujemo entitetsko osporavanje odluka OHR-a kao grubi atak na Daytonski mirovni sporazum i pravni sistem države i isto smatramo osporavanjem cjelokupne implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma.

Podržavamo snažnije prisustvo i ulogu specijalnog predstavnika EU, kao i nužnost trajanja institucionalne funkcije OHR-a sve do pune implementacije Daytonskog mirovnog sporazuma i prijenosa njegovih nadležnosti na domaće institucije odnosno do prijema Bosne i Hercegovine u NATO.

Pozivamo Visokog predstavnika u BiH da i dalje aktivno radi na provedbi preostalih odredaba Daytonskog mirovnog sporazuma te da, u skladu sa svojim mandatom i obavezama, poništi sve odluke koje nisu u skladu s Daytonskim mirovnim sporazumom i čija bi provedba značila odustajanje od Daytonskog mirovnog sporazuma te da sankcionira odgovorne.

**PF BiH, broj: 01-02-318/11**  
**Sarajevo, 27.04.2011.godine**

**PREDSJEDAVAJUĆA**  
**DOMA NARODA**  
**PARLAMENTA FEDERACIJE BiH**

**Karolina Pavlović**

**PREDSJEDAVAJUĆI**  
**PREDSTAVNIČKOG DOMA**  
**PARLAMENTA FEDERACIJE BiH**

**dr. Denis Zvizdić**